

Labor Market Information Publications Texas State Documents S $oldsymbol{D}$ epartment JUN 1 4 2000 Workforce

Depository Statewide Unemployment Rate Rises for Third Month **Dallas Public Library** (Seasonally Adjusted)


The Texas seasonally adjusted unemployment rate rose one-tenth of a percentage point over the month, from 4.5 percent in February to 4.6 percent in March, the third straight monthly increase. At 4.6 percent, the unemployment rate remained unchanged from last March.

Monthly Statewide Job Growth Largest Since September 1998 (Seasonally Adjusted)

Total Nonagricultural Employment grew by 45,000 jobs during March, the largest over-the-month gain since September 1998 and the largest advance for March in the past ten years. The year-to-date addition of 86,600 jobs far outpaced last March's gain of 50,100. The annual job growth rate increased from 2.3 percent in February to 2.5 percent in March, the highest rate since last July.

Mining employment grew by 800 jobs in March, offsetting the 800 jobs lost in February. Annual job growth climbed to -4.1 percent, up from February's -5.7 percent last March's -11.6 percent.

Construction gained 2,300 jobs in March, down from February's 6,100 addition. More than 80 percent of this growth was in Special Trade Contractors as strong demand for new home construction continued across the state. Year to date, Construction has added 9,400 jobs, the largest year-to-date build-up of the past ten years, with the exception of 1998. Annual growth remained steady at a robust 5.0 percent.



Finance, Insurance, and Real Estate (FIRE) added 2,500 jobs during March, the largest increase so far this year. Continued demand for construction loans and home mortgages, as well as the need for real estate workers, contributed to a sustained annual growth rate for FIRE of 3.6 percent.

Federal Government employment was boosted by the addition of 4,300 workers in March, the largest monthly increase for this sector since May 1990. Hiring by the U.S. Census Bureau was heavy in March and accounted for a majority of the gain.

Metropolitan Statistical Area (MSA) Employment (Non-Seasonally Adjusted)

Total Nonagricultural Employment within the MSAs increased by 53,600 jobs in March. Three MSAs, Brownsville-Harlingen-San Benito, Bryan-College Station, and Laredo, experienced over-the-month growth exceeding 1.0 percent.

Federal Government employment grew by 4,000 jobs in March, primarily the result of Census-related hiring. The McAllen-Edinburg-Mission MSA alone accounted for 700 new federal positions, with the Austin-San Marcos MSA following at 600. The bulk of the growth in the Austin-San Marcos MSA, however, was due to Internal Revenue Service hiring for the tax season.

Retail Trade employment within the MSAs grew by 12,200 jobs. The Corpus Christi and Brownsville-Harlingen-San Benito MSAs each contributed 600 jobs, many related to additional hiring for Spring Break.

Labor Market Review



March 2000

Texas Unen	nployment Rate	Texas Nonagricultural Wage & Salary Employment			
Actual Series	Seasonally Adjusted	Actual Series	Seasonally Adjusted		
4.4%	4.6%	9,319,000	9,351,500		

1998 Occupational Wages in Texas

By Julio Aleman and Mark Dermit

Tow much does a Computer Programmer make in Austin? Have you asked that or a similar question lately? In order to help answer that and many other questions concerning wages, the Labor Market Information Department of the Texas Workforce Commission has released its 1998 Occupational Employment Statistics (OES) data for the state and each metropolitan statistical area (MSA). This survey of more than 750 occupations was conducted during the latter half of 1998 and edited and compiled during 1999. A comprehensive survey of this type would not have been possible if it weren't for the cooperation of the more than 25,000 Texas employers who were surveyed. Their valued participation and detailed wage information helps ensure that the data presented here and in the upcoming publication, 1998 Occupational Employment Statistics, are the most reliable and comprehensive found anywhere. This article will highlight some of the data produced from the OES survey and show how wages in Texas compared to the nation and across metropolitan areas within the state.

Texas versus National Wages

One of the first questions to be examined using the newly available 1998 wage data was how wages for various occupations in Texas compared to national averages. The first step in this analysis involved locating all of the occupations for which comparable data was available. Of the 608 occupations for which a direct comparison was possible, Texas had the same or higher wages in 115 of them. Of even more interest, 88 of these 115 occupations were at the upper end of the wage spectrum. Is this significant? On the surface, what begins to emerge is that the highest paying occupations in Texas had wages that exceeded the national average. The next step in this analysis included a comparison of the top twenty highest paying occupations in Texas, seeing how the wages for these occupations ranked against the national figures. It was found that only four of the top twenty occupations (Dentists, Actuaries, Aerospace Engineers, and

Tx Mean Wage Natl Mean Wage Difference Occupation Physicians 52.04 49.05 2.99 43.52 44.40 -0.88 Dentists Lawyers 37.89 36.49 1.40 Mining & Related Managers 36.21 30.30 5.91 8.63 Geologsts/Geophysts/Oceanogrphrs 36.13 27.50 1.53 Petroleum Engineers 35.23 33.70 Engr/Nat Sci/Comp/Info Sys Mgrs 35.05 34.54 0.51 Optometrists 34.29 31.47 2.82 Actuaries 31.61 31.86 -0.25 Chemical Engineers 31.13 29.44 1.69 27.44 3.60 Medical Scientists 31.04 Air Traffic Controllers 30.16 28.51 1.65 Electrical & Electronics Engis 29.55 28.69 0.86 29.31 30.26 -0.95 Aerospace Engineers Adver/Mrkt/Promo/PR/Sales Mgrs 29.19 28.85 0.34 1.58 Physical Therapists 29.07 27.49 29 04 0.15 **Pharmacists** 28.89 29.03 32.41 -3.38 Chiropractors 2.44 Mechanical Engineers 28.67 26.23 Sales Engineers 28.16 27.51 0.65

Chiropractors) had wages that were lower than the wages for the same occupations at the national level.

What about the occupations that employ the most Texans? Do these jobs follow a pattern similar to the ones that pay the most? First of all, what types of jobs are these? These occupations consist of positions such as Registered Nurses, Truck Drivers, Janitors and Cleaners, Secretaries, Cashiers, Retail Salespersons, General Office Clerks, Nursing Aides and Orderlies, and Waiters and Waitresses. Many of the positions in this category require minimal levels of education and training. When wages for these occupations were compared against the national data, wages in Texas lagged behind the national averages in each occupation.

MSA Comparisons

Another part of the analysis involved comparing Texas' highest paying occupations against the highest paying occupations in each of its MSAs. Looking at this, it was found that five occupations (Physicians. Dentists. Lawyers, Engineers/Natural Scientists/Computer and Information System Managers, and Physical Therapists) from the statewide list were found in 20 or more of the 27 MSAs in Texas, with physicians appearing in every MSA. In fact, eight of the top paying occupations were found in the Health Services sector. For those occupations that employed the most people, Dallas was the place to be. Eight of those occupations (General Managers, Office/Admin. Support, Secretaries, Elementary School Teachers, Retail Salespersons, Other Sales Reps, General Office Clerks, and Nursing Aides and Orderlies) paid the highest wages of any other MSA in the state.

The Web...

One area of particular interest has been those occupations related to the Internet and World Wide Web. In the OES survey, these occupations are listed as Systems Analysts, Database Administrators, Computer Support Specialists, Computer Programmers, Computer Programmer Aides, and Numerical Tool/Process Control Programmers. The 1998 survey showed that Texas paid Systems Analysts an average hourly wage of \$25.40

and Numerical Tool/Process Control Programmers \$19.99 an hour, both above the national wage. However, wages for all of the other computer-related occupations lagged behind the national averages. Of the MSAs, Dallas appeared to be the best paying area, with wages there exceeding both national and state wages for those working as Database Administrators, Computer Support Specialists, Computer Programmers, and Computer Programmer Aides. In contrast, Austin had higher wages in only two of these occupations: Systems Analysts and Numerical Tool/Process Control Programmers.

It should be noted, however, that the computer industry is continuously evolving and capturing the many newly created occupational titles is difficult. Therefore, for the time being, occupations such as Webmaster or Server Technician will be classified under the old categories, for example Database Administrator. Fortunately, the OES survey is

Continued on page 3

Continued from page 2

designed to capture new and emerging occupations so that both the occupation and its accompanying data can at least attempt to keep pace with our ever-changing economy.

So, what can be said about wages in Texas based upon the data now available from the OES survey? First, that the salaries of the highest paying occupations in Texas are outpacing their national counterparts. Secondly, of those occupations that employ the most people in Texas, wages have fallen behind the national pay levels. Is this an omen or just merely how the data shaped up for one year? Since there is no time series for wage data available, this question cannot yet be answered either empirically or emphatically. Only time and the continued cooperation of Texas' employers to provide the necessary data for the OES survey will conclusively answer that question.

For more information regarding the Occupational Employment Statistics survey, call (512) 491-4922, or e-mail at lmi@twc.state.tx.us.



Texas Nonagricultural Wage and Salary Employment Seasonally Adjusted⁺

				Feb. '00 to	Mar. '00	Mar. '99 to	Mar. '00
INDUSTRY TITLE	Mar. 2000*	Feb. 2000	Mar. 1999	Absolute Change	Percent Change	Absolute Change	Percent Change
TOTAL NONAG. W&S EMPLOYMENT	9,351,500	9,306,500	9,125,900	45,000	0.5	225,600	2.5
GOODS PRODUCING	1,777,100	1,773,200	1,766,300	3,900	0.2	10,800	0.6
Mining	144,500	143,700	150,700	800	0.6	-6,200	-4.1
Construction	548,000	545,700	521,900	2,300	0.4	26,100	5.0
Manufacturing	1,084,600	1,083,800	1,093,700	800	0.1	-9,100	-0.8
Durable Goods	662,100	661,000	664,700	1,100	0.2	-2,600	-0.4
Nondurable Goods	422,500	422,800	429,000	-300	-0.1	-6,500	-1.5
SERVICE PRODUCING	7,574,400	7,533,300	7,359,600	41,100	0.5	214,800	2.9
Transportation, Comm., Utilities	576,800	575,200	559,000	1,600	0.3	17,800	3.2
Trade	2,232,700	2,218,800	2,163,800	13,900	0.6	68,900	3.2
Wholesale Trade	545,000	542,300	529,100	2,700	0.5	15,900	3.0
Retail Trade	1,687,700	1,676,500	1,634,700	11,200	0.7	53,000	3.2
Finance, Insurance, & Real Estate	533,000	530,500	514,700	2,500	0.5	18,300	3.6
Services	2,654,700	2,641,400	2,582,900	13,300	0.5	71,800	2.8
Government	1,577,200	1,567,400	1,539,200	9,800	0.6	38,000	2,5

Note: The number of nonagricultural jobs in Texas is without reference to place of residence of workers.

TEXAS AND U.S. CIVILIAN LABOR FORCE ESTIMATES

		TEXAS*	UNITED STATES**						
Actual	CLF	Employment	Unemp.	Rate	CLF	Employment	Unemp.	Rate	
Mar '00	10,315,800	9,860,500	455,300	4.4	140,501,000	134,494,000	6,007,000	4.3	
Feb '00	10,297,600	9,827,200	470,400	4.6	140,185,000	133,954,000	6,231,000	4.4	
Mar '99	10,088,100	9,639,600	448,500	4.4	138,418,000	132,299,000	6,119,000	4.4	
Seas. Adjusted	CLF	Employment	Unemp.	Rate	CLF	Employment	Unemp.	Rate	
Mar '00	10,396,200	9,920,000	476,200	4.6	140,867,000	135,159,000	5,708,000	4.1	
Feb '00	10,401,300	9,936,500	464,800	4.5	141,166,000	135,362,000	5,804,000	4.1	
Mar '99	10,162,700	9,694,400	468,300	4.6	138,804,000	132,976,000	5,828,000	4.2	

Note: Only the actual series estimates for Texas and the U.S. are comparable to sub-state estimates. Current month estimates for Texas are preliminary. All estimates are subject to revision. In seasonally adjusted estimates all elements of seasonality are factored out to achieve an estimate which reflects the basic underlying trend.

^{*}Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision.

⁺All elements of seasonality are factored out to achieve an estimate which reflects the basic underlying trend.

^{*}Source - Labor Market Information Department, Texas Workforce Commission (model-based methodology)

^{**}Source - Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor (Current Population Survey)

Highlights of Local Area Unemployment Statistics

(Not Seasonally Adjusted)

The Texas actual series unemployment rate decreased by two-tenths of a percentage point from February's revised 4.6 percent to 4.4 percent in March. While the unemployment rate in the actual series normally decreases from February to March, this was the smallest decline since 1986. It was the first time since 1978 that there was no over-the-year change in the unemployment rate for March.

The number of employed Texans increased over the month by 33,300 from 9,827,200 in February to 9,860,500 in March. March's employment gain marks the lowest February to March gain since 1974. The over-the-month change in employment was below the average increase for February to March during the past twenty-two years.

The number of unemployed Texans decreased by 15,100 over the month from 470,400 in February to 455,300 in March. This is the lowest February to March decrease in unemployment since 1985. This is the first time that the number of Total Unemployed has increased over-the-year since 1992.

The number of claims for unemployment benefits without earnings decreased 6,500 over the month from 99,500 in February to 93,000 in March. This is the largest over the month decline in claims since September 1999 and the lowest number of claims since October 1998. This month's number of claims for benefits was far less than last March's claim level of 117,200. This is the largest February to March decrease in number of Continued Claims since March of 1992.

All the major industries saw a decrease in claims for unemployment benefits over the month with the exception of Transportation, Communications, and Public Utilities (TCPU) and Trade. March's claims were the lowest level for the major industries since August of 1998. With the exception of FIRE, all major industries had fewer claims than a year ago.

Metropolitan Statistical Areas Ranked by Unemployment Rate March 2000

1	Bryan-College Station	1.6
2	Austin-San Marcos	2.1
3	Lubbock	3.0
4 (tie)	Dallas	3.1
	Fort Worth-Arlington	3.1
	Waco	3.1
7 (tie)	Killeen-Temple	. 3.3
	San Angelo	3.3
9 (tie)	San Antonio	3.4
	Victoria	3.4
11	Tyler	3.5
12 (tie)	Abilene	3.6
	Sherman-Denison	3.6
14	Amarillo	3.7
15	Houston	4.3
	Texas	4.4
16	Wichita Falls	4.6
17	Texarkana	5.1
18	Galveston-Texas City	5.9
19	Longview-Marshall	6.0
20 (tie)	Corpus Christi	6.4
	Odessa-Midland	6.4
22	Brazoria	6.5
23	Laredo	7.7
24	Beaumont-Port Arthur	8.2
25	El Paso	8.4
26	Brownsville-Harlingen	9.8
27	McAllen-Edinburg-Mis.	14.4
	•	

Civilian Labor Force Estimates for Texas Metropolitan Statistical Areas

				(1	ili Tiliyusan	usj						
		March ?	2000*			February	2000			March	1999	
	C.L.F.	Emp.	Unemp.	Rate	C.L.F.	Emp.	Unemp.	Rate	C.L.F.	Emp.	Unemp.	Rate
State of Texas	10,315.8	9,860.5	455.3	4.4	10,297.6	9,827.2	470.4	4.6	10,088.1	9,639.6	448.5	4.4
Abilene	60.0	57.8	2.2	3.6	60.2	58.0	2.2	3.7	59.2	57.0	2.2	3.7
Amarillo	113.6	109.4	4.2	3.7	113.8	109.5	4.3	3.8	111.6	108.6	3,0	2.7
Austin-San Marcos	729.5	714.5	15.0	2.1	726.8	711.5	15.3	2.1	694.8	680.0	14.8	2.1
Beaumont-Port Arthur	177.5	163.0	14.5	8.2	177.7	163.4	14.3	8.0	181.2	166.7	14.5	8.0
Brazoria	103.3	96.5	6.8	6.5	104.0	96.9	7.1	6.8	103.1	96.9	6.2	6,0
Brownsville-Harlingen	129.9	117.2	12.7	9.8	129.1	115.7	13.4	10.4	124.7	112.3	12.4	10.0
Bryan-College Station	77.8	76.6	1.2	1.6	77.2	76.0	1.2	1.6	76.2	75.1	1.1	1.5
Corpus Christi	175.6	164.3	11.3	6.4	174.6	163.0	11.6	6.6	174.2	163.9	10,3	5.9
Dallas	1,945.9	1,885.7	60.2	3.1	1,937.8	1,876.7	61.1	3.2	1,885.1	1,831.5	53.6	2.8
El Paso	286.3	262.3	24.0	8.4	287.7	262.5	25.2	8.8	283.8	257.8	26,0	9.1
Fort Worth-Arlington	913.3	884.7	28.6	3.1	906.9	877.9	29.0	3.2	881.4	855.4	26.0	2.9
Galveston-Texas City	121.0	113.9	7.1	5.9	121.2	114.2	7.0	5.8	121.3	114.2	7.1	5.9
Houston	2,168.8	2,075.5	93.3	4.3	2,170.6	2,074.5	96.1	4.4	2,127.0	2,041.8	85.2	4.0
Killeen-Temple	115.8	112.0	3.8	3.3	115.6	111.5	4.1	-3.5	113.9	110.2	3.7	3.3
Laredo	73.3	67.6	5.7	7.7	73.2	67.2	6.0	8.2	71.9	65.3	6.6	9.2
Longview-Marshall	102.4	96.3	6.1	6.0	102.5	96.0	6.5	. 6.3	102.8	95.9	6.9	6.7
Lubbock	125.7	121.9	3,8	3.0	124.9	121.6	3,3	2.6	121.0	117.7	3,3	2.7
McAllen-Edinburg-Mission	206.0	176.4	29.6	14.4	204.9	172.5	32.4	15.8	197.3	166.8	30.5	15.4
Odessa-Midland	117.3	109.8	7.5	6.4	118,2	110.4:	7.8	6.6	122.1	111.1	. 11.0	9.0
San Angelo	49.6	48.0	1.6	3,3	49.6	47.9	1.7	3.4	49.8	47.6	2.2	4.4
San Antonio	775.2	749.1	26.1	3.4	779.3	752.1	27.2	3,5	755.2	733.3	21.9	2.9
Sherman-Denison	50.9	49.1	1.8	3.6	50.9	48.9	2.0	3.9	50.0	47.7	2.3	4.6
Texarkana	56.5	53.6	2.9	5.1	56.4	53.3	3.1	5.5	55.2	52.2	3.0	5.5
Tyler	90.2	87.0	3.2	3.5	89.9	86.7	3.2	3.6	88.5	84.8	3.7	4.2
Victoria	43.3	41.8	1.5	3.4	43.2	41.7	1,5	3.6	42.2	40.5	1.7	3.9
Waco	102.4	99.2	3.2	3.1	102.4	99.2	3.2	3.1	100.1	96.9	3.2	3.2
Wichita Falls	64.3	61.3	3.0	4.6	63.7	60.6	a 3.1	4.8	63.8	61.2	2.6	4.0

*Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision. Estimates reflect actual (not seasonally adjusted) data. Civilian Labor Force (C.L.F.) includes wage and salary workers, self-employed, unpaid family, domestics in private households, agricultural workers, workers involved in labor disputes and the unemployed, all by place of residence. Employment and Unemployment data are first rounded then added together to derive the rounded CLF total. Because of this rounding technique, this rounded total of the CLF may not agree with a rounding of the CLF total itself. Percent Unemployed is based upon unrounded Labor Force, Employment and Unemployment numbers. Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Employment and Unemployment Estimates for Texas Counties - March 2000

				ment and C										77	
County	Emp.	Unemp.	Rate	County		Unemp.	Rate	County	Emp.	Unemp.	Rate	County	Emp.	Unemp.	Rate
Anderson	19,385	1,003	4.9	Donley	1,541	47	3.0	Kaufman	32,199	1,289	3.8	Real	1,255	30	.2.3
Andrews	4,559	336	6.9	Duval	4,128	445	9.7	Kendall	13,615	282	2.0	Red River	5.656	278	4.7
Angelina	33,549	1,844	5.2	Eastland	8,399	352	4.0	Kenedy	234	7	2.9	Reeves	6,205	763	11.0
Aransas	9,087	602	6.2	Ector	53,928	4,363	7.5	Kent	467	12	2.5	Refugio	2,589	135	5.0
Archer	3,958	125	3.1	Edwards	768 54.065	35	4.4	Kerr	16,741	355	2.1	Roberts	397 5 902	6 257	1.5
Armstrong	1,007	16	1.6	Ellis	54,065	1,808 24,019	3.2 8.4	Kimble King	2,265 135	58 5	3.6	Robertson Rockwall	5,802 21,690	478	4.2 2.2
Atascosa	16,616	698 481	4.0 3.5	El Paso Erath	262,267 16,500	350	2.1	Kinney	1,013	117	10.4	Runnels	4,646	296	6.0
Austin Bailey	13,320 3,052	201	6.2	Falls	7,081	285	3.9	Kleberg	12,923	754	5.5	Rusk	18,916	1,017	5.1
Bandera	6,769	184	2.6	Fannin	12,435	597	4.6	Knox	1,633	91	5.3	Sabine	3,692	334	8.3
Bastrop	28,143	618	2.1	Fayette	10,863	257	2.3	Lamar	20,584	1,176	5.4	San Augustine	3,015	149	4.7
Baylor	1,714	103	5.7	Fisher	1,563	54	3.3	Lamb	5,785	1,097	15.9	San Jacinto	8,404	338	3.9
Bee	10,496	567	5.1	Floyd	2,650	196	6.9	Lampasas	7,720	217	2.7	San Patricio	27,957	1,915	6.4
Beli	90,312	3,051	3.3	Foard	858	16	1.8	La Salle	2,739	184	6.3	San Saba	2,506	79	3.1
Bexar	654,252	23,607	3.5	Fort Bend	179,338	5,683	3.1	Lavaca	9,287	168	1.8	Schleicher	1,456	61	4.0
Blanco	3,907	84	2.1	Franklin	4,225	172	3.9	Lee	7,083	194	2.7	Scurry	6,731	355	5.0
Borden	370	4	1.1	Freestone	7,020	369	5.0	Leon	6,367	303	4.5	Shackelford	1,255	35	2.7
Bosque	7,300	247	3.3	Frio	5,815	387	6.2	Liberty	27,263	1,922	6.6	Shelby	7,425	532	6.7
Bowie	36,901	2,121	5.4	Gaines	5,939	306	4.9	Limestone	8,788	385	4.2	Sherman	1,333	23	1.7
Brazoria	96,543	6,751	6.5	Galveston	113,888	7,120	5.9	Lipscomb	1,440	37	2.5	Smith	86,994	3,162	3.5
Brazos	76,635	1,213	1.6	Garza	1,716	96	5.3	Live Oak	4,193	152	3.5	Somervell	1,471	142	8.8
Brewster	5,285	119	2.2	Gillespie	10,174	373	3.5	Llano	5,280	103	1.9	Starr	16,640	6,165	27.0
Briscoe	834	30	3.5	Glasscock	677	19	2.7	Loving	95	7	6.9	Stephens	3,831	177	4.4
Brooks	2,743	238	8.0	Goliad	2,522	93	3.6	Lubbock	121,922	3,811	3.0	Sterling	627	23	3.5
Brown	16,697	688	4.0	Gonzales	7,305	243	3.2	Lynn	2,630	128	4.6	Stonewall	604	35	5.5
Burleson	6,399	275	4.1	Gray	8,473	507	5.6	Mc Culloch	3,405	189	5.3	Sutton	1,799	79	4.2
Burnet	13,685	366	2.6	Grayson	49,148	1,830	3.6	Mc Lennan	99,222	3,185	3.1	Swisher	3,169	119	3.6
Caldwell	16,538	581	3.4	Gregg	54,824	3,696	6.3	Mc Mullen	268	126	3.2	Tarrant	766,445	24,317 2,170	3.1 3.6
Calhoun	9,393	441	4.5	Grimes	8,204	539	6.2 2.8	Madison	4,168 3,485	126 343	2.9 9.0	Taylor Terrell	57,752 686	2,170	3.0 1.7
Callahan	5,785	247	4.1	Guadalupe	41,891	1,206 917	2.8 5.6	Marion Martin	1,602	343 86	5.1	Terry	4,791	334	6.5
Cameron	117,161	12,709 222	9.8 4.2	Hale Hall	15,512 1,412	84	5.6	Mason	1,481	19	1.3	Throckmorton	729	19	2.5
Camp Carson	5,009 3,017	96	3.1	Hamilton	3,950	93	2.3	Matagorda	15,003	1,384	8.4	Titus	11,888	570	4.6
Cass	13,678	859	5.9	Hansford	2,383	63	2.6	Maverick	14,562	5,416	27.1	Tom Green	48,037	1,622	3.3
Castro	3,252	154	4.5	Hardeman	1,741	72	4.0	Medina	15,918	623	3.8	Travis	472,469	10,151	2.1
Chambers	11,472	571	4.7	Hardin	21,011	1,605	7.1	Menard	981	28	2.8	Trinity	4,735	243	4.9
Cherokee	20,556	730	3.4	Harris	1,709,807	79,437	4.4	Midland	55,834	3,104	5.3	Tyler	6,010	541	8.3
Childress	2,836	91	3.1	Harrison	25,734	1,622	5.9	Milam	9,016	322	3.4	Upshur	15,701	805	4.9
Clay	5,479	154	2.7	Hartley	2,965	47	1.6	Mills	2,224	26	1.2	Upton	1,408	100	6.6
Cochran	1,096	140	11.3	Haskell	2,592	100	3.7	Mitchell	3,163	131	4.0	Uvalde	10,769	777	6.7
Coke	1,451	28	1.9	Hays	52,538	1,347	2.5	Montague	7,125	485	6.4	Val Verde	17,235	1,482	7.9
Coleman	2,946	147	4.8	Hemphill	1,741	47	2.6	Montgomery	135,376	4,967	3.5	Van Zandt	21,378	667	3.0
Collin	267,424	5,708	2.1	Henderson	29,582	1,131	3.7	Moore	9,022	278	3.0	Victoria	41,827	1,470	3.4
Collingsworth	1,371	19	1.4	Hidalgo	176,386	29,643	14.4	Morris	5,693	424	6.9	Walker	24,354	464	1.9
Colorado	7,882	301	3.7	Hill	15,864	625	3.8	Motley	498	9	1.8	Waller	12,197	683	5.3
Comal	37,868	935	2.4	Hockley	9,787	572	5.5	Nacogdoches	25,724	926	3.5	Ward	3,657	371	9.2
Comanche	6,780	205	2.9	Hood	16,671	588	3.4	Navarro	20,510	1,169	5.4	Washington	14,377	376 5 690	2.5
Concho	1,494	56	3.6	Hopkins	15,057	560	3.6	Newton	5,001	572 350	10.3	Webb	67,639	5,680	7.7
Cooke	16,865	499	2.9	Houston	8,799	324 607	3.6	Nolan	6,503	350 0 351	5.1 6.4	Wharton Wheeler	17,957 2,589	922 114	4.9 4.2
Coryell	21,640	762	3.4	Howard	12,740	607	4.5 3.0	Nueces Ochiltree	136,330 5,179	9,351 154	2.9	Wichita	57,327	2,825	4.7
Crone	827 1 700	51 121	5.8 6.6	Hudspeth Hunt	1,420 35,864	44 1,563	3.0 4.2	Ochlitree	1,132	28	2.9	Wilbarger	7,552	196	2.5
Crane Crockett	1,700 1,853	121 82	4.2	Hutchinson	35,864 8,055	1,503 574	6.7	Orange	36,589	3,614	9.0	Willacy	5,664	1,169	17.1
Crockett	2,362	163	6.5	Irion	640	16	2.4	Palo Pinto	11,710	434	3.6	Williamson	144,800	2,281	1.6
Culberson	2,362 1,174	154		Jack	3,249	119	3.5	Panola	6,851	635	8.5	Wilson	15,109	393	2.5
Dallam	3,662	102	2.7	Jackson	8,056	219	2.6	Parker	41,451	1,447	3.4	Winkler	2,600	224	7.9
Dallas	1,201,890		3.4	Jasper	12,918	1,519	10.5	Parmer	4,240	133	3.0	Wise	24,364	628	2.5
Dawson	5,086	383	7.0	Jeff Davis	1,290	28	2.1	Pecos	6,087	413	6.4	Wood	13,061	635	4.6
Deaf Smith	7,119	439	5.8	Jefferson	105,396	9,263	~8.1	Polk	14,187	814	5.4	Yoakum	2,805	282	9.1
Delta	3,685	119	3.1	Jim Hogg	2,136	182	7.9	Potter	52,242	3,402	6.1	Young	7,598	560	6.9
Denton	242,952	5,481	2.2	Jim Wells	14,610	1,319	8.3	Presidio	3,069		24.3	Zapata	4,018	436	9.8
De Witt	7,743	310		Johnson	60,175	2,213	3.5	Rains	3,570	131	3.5	Zavala	3,644	728	16.7
Dickens	824	40		Jones	9,322	364	3.8	Randall	57,130	817	1.4				
Dimmit	3,200	532	14.3	Karnes	5,423	212	3.8	Reagan	1,662	65	3.8				
Estimates reflect a	ctual (not sea	sonally ad	insted)	data Estimates are	preliminary a	nd subject	to revis	ion. To obtain the	civilian labo	or force, ad	d total	employment to total u	nemploymen	t. Estimat	es of

Estimates reflect actual (not seasonally adjusted) data. Estimates are preliminary and subject to revision. To obtain the civilian labor force, add total employment to total unemployment. the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Texas Nonagricultural Wage and Salary Employment

				Feb.'00 to N	Mar.'00	Mar. '99 to	Mar. '00
	Mar. '00	Feb. '00	Mar. '99	Change	% Change	Change	% Change
TOTAL NONAG. W & S EMPLOYMENT	9,319,000	9,253,400	9,097,300	65,600	0.7	221,700	2.4
GOODS PRODUCING	1,768,600	1,762,200	1,759,700	6,400	0.4	8,900	0.5
Mining Oil & Gas Extraction	143,800 134,800	143,806 134,700	15 0,300 141,500	0 100	0,0 0.1	-6,5 00 -6,700	-4.7 -4.7
Construction Manufacturing	544,500	539,200	518,600	5,300	1.6	25,900	5.0
Durable Goods	1,080,300 660,100	1,079,200 659,000	1,090,800 663,800	1,100 1,100	0.1 0.2	-10,500 -3,700	-1.0 -0.6
Lumber & Wood Products Lumber Camps, Sawmills, Planing Mills	49,000 7,200	48,900 7, 30 0	48,800 7,600	100 -100	0.2 -1.4	200 -400	0.4 -5.3
Furniture & Fixtures Stone, Clay, & Glass Products	20,600 45,300	20,500 45,400	20,300 44,800	100 -100	0.5 -0.2	300 500	1.5 1.1
Concrete, Gypsum, & Plaster Products	23,300	23,200	22,100	100	0.4	1,200	5.4
Primary Metal Industries Fabricated Metal Industries	31,000 104,500	30,900 104,700	30,400 104,000	100 -200	6.3° -0.2	600 500	2.0 0.5
Fabricated Structural Metal Products Industrial Machinery & Equipment	56,800 138,500	57,100 137,600	55,900 141,300	-300 900	-0.5 0.7	900 -2,800	1, 6 -2.0
Oil & Gas Field Machinery Electronic & Other Electrical Equipment	23,900 130,800	23,800 130,600	27,700 127,600	100 200	0.4 0.2	-3,800	-13,7
Transportation Equipment	82,700	82,800	83,900	-100	-0.1	3,200 -1,2 00	2.5 -1.4
Aircraft & Parts Instruments & Rélated Products	44,400 37,100	44,500 37,000	45,300 41,700	-100 100	-0.2 0.3	-900 -4,600	-2.0 -11.0
Miscellaneous Manufacturing Nondurable Goods	20,600 420,200	20,600 420,200	21,000 427,000	0	0.0 0.0	-400 -6,800	-1.9 -1.6
Food & Kindred Products Mest Products	97,500 35,300	98,000 35,300	97,500 35,300	-500 8	-0.5 0.0	0	0.0 0.0
Dairy Products	5,100	5,100	4,900	0	0.0	200	4.1
Rakery Products Malt Beverages	8,600 2,000	2,000	8,700 2,300	0	0.0 0.0	-100 -300	-1.1 -13.0
Textile Mill Products Apparel & Other Finished Textile Products	4,000 43,800	3,900 43,200	4,100 48,500	100 600	2.6 1.4	-100 -4,700	-2.4 -9.7
Paper & Allied Products Printing & Publishing	28,600	28,600	29,100	0	0,0	-500	-1.7
Newspapers, Periodicals, Books, & Miscellaneous	75,300 34,300	75,400 34,300	75,600 34,10 0	-100 0	-0.1 0.6	-300 200	-0.4 0.6
Chemicals & Allied Products Petroleum & Coal Products	83,200 25,000	83,200 25,100	84,300 25,900	0 -100	0.0 -0.4	-1,100 -900	-1.3 -3.5
Petroleum Refining Rubber & Miscellaneous Plastics	21,300 57,200	21,500 57,100	22,300 55,700	-200 100	-0.9 0.2	-1,000 1,500	-4.5 2.7
Leather & Leather Products	5,700	5,700	6,200	0	0.0	-500	-8.1
SERVICE PRODUCING	7,550,400	7,491,200	7,337,600	59,200	0.8	212,800	2.9
Transportation, Communications, Utilities. Transportation	7,550,400 574,500 360,300	7,491,200 572,900 359,600	7,337,600 555,100 347,200	59,200 1,600 700	0.8 0.3 0.2	212,800 19,400 13,100	2.9 3.5 3.8
Transportation, Communications, Utilities	574,500	572,900 359,600 16,400	555,100 347,200 17,600	1,600 700 0	0.3 0.2 0.0	19,400 13,100 -1,200	3,5 3.8 -6,8
Transportation, Communications, Utilities Transportation Ruilroad Transportation Transportation by Air Communications	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500	1,600 700 6 -200 800	0.3 0.2 0.0 -0.2 0.6	19,406 13,100 -1,260 8,700 6,606	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9
Transportation, Communications, Utilities Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services	\$74,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700	555,196 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500	1,600 700 0 -200 809 100 106	0.3 0.2 0.9 -0.2 0.6 0.1	19,400 13,100 -1,200 8,700 6,600 -300 308	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.9
Transportation, Communications, Utilities Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,183,500	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000	1,600 700 0 -200 800 100 100 100 21,800	0.3 0.2 0.9 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4	19,400 13,100 -1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 63,300	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.2
Transportation, Communications, Utilities Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000	1,600 700 0 -200 800 100 100	0.3 0.2 0.0 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4	19,400 13,100 -1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 68,300 16,400	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.2 3.1
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Ruitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retuil Trade Building Materials & Gardening Supplies	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500	1,600 700 0 -200 800 100 100 21,300 3,400 3,100	0.3 0.2 0.0 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 68,300 16,400 51,900 3,100	3,5 3.8 -6,8 7,7 449 -0,4 0,5 -2,2 3,2 3,1 3,2 4,8
Transportation, Communications, Utilities Transportation Railroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000	572,909 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900	1,600 700 8 -200 809 100 106 100 21,806 3,400 18,409 3,100 3,400 -200	0.3 0.2 0.9 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1	19,400 13,100 -1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 6,700 6,100	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.9 -2.2 3.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Ruitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gus, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,806 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300	572,909 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500	555,190 347,200 17,600 112,700 135,506 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000	1,600 700 0 -200 860 100 100 21,800 3,400 18,400 3,100 3,400 -200 1,300 500	0.3 0.2 0.9 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 306 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 6,700 4,100 900	3,5 3.8 -6.8 7.7 -0.4 0,9 -2.2 3.2 3.1 3.2 4.8
Transportation, Communications, Utilities Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300 79,200	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,800 81,800 73,700	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100	1,600 700 0 -200 800 100 100 21,800 3,400 3,400 3,100 3,400 -200 1,300 500	0.3 0.2 0.6 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 68,300 16,400 51,900 3,100 6,700 6,100 4,100 900 4,100	3,5 3.8 -6,8 7,7 4,9 -0,4 0,5 -2,2 3,2 3,1 3,2 4,8 3,3 2,5 2,5 1,1
Transportation, Communications, Utilities Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 214,700 254,000 170,100 82,300 179,200 617,700 180,800	572,909 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,800 81,800 38,800 67,200 181,500	555,190 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 298,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400	1,600 700 6 -200 869 100 100 21,806 3,400 18,409 3,100 3,400 -200 1,300 500 500 500 100 100 100 100 1	0.3 0.2 0.9 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 68,200 16,400 3,100 6,700 6,100 4,100 900 4,100 20,500 6,400	3,5 3.8 -6.8 7.7 4,9 -0.4 0,9 -2.2 3.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5 2.8 1.1
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Ruitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,800 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400	555,190 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900	1,600 700 0 -200 800 100 100 100 21,800 3,400 3,400 -200 1,300 500 500 -700 2,600	0.3 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 1.7 -0.4 0.6	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 306 -500 63,300 16,400 3,100 6,760 6,100 4,100 20,500 6,400 18,900	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5 2.8 1.1 5.9 3.4 3.7 3.7
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Railroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 179,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500	572,909 359,600 16,409 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 28,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000	1,600 700 800 100 100 100 21,500 3,400 3,100 3,400 -200 1,300 500 2,600 2,600 300	0.3 0.2 0.0 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.5 0.6 0.7 0.8	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 6,700 6,100 4,100 900 4,100 20,500 6,400 18,900 5,400 9,560	3,5 3.8 -6,8 7.7 4,9 -0.4 0,9 -2.2 3,2 3,1 3,2 4,8 3,2 2.5 2.5 2.5 3,4 3,7 3,7
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Railroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Purnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 81,800 73,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800	3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 1,300 500 500 2,600 500 300	0.3 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 1.7 0.8 0.6 0.1	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 63,300 16,400 31,900 3,100 6,700 4,100 900 4,100 20,500 6,400 18,900 4,000 5,400	3,5 3.8 -6,8 7,7 4,9 -0,4 0,9 -2,2 3,1 3,2 4,8 3,3 2,5 2,5 1,1 5,5 3,4 3,7 3,7 3,7
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Ruitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gus, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automative Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Purnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other France Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500 2,638,600 91,700 93,300	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 226,700 2,614,300 91,100 93,800	555,198 347,200 17,600 112,700 135,508 72,400 32,500 23,000 2,142,008 527,500 1,614,500 64,500 288,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000 2,571,800 92,700 94,200	1,600 700 0 -200 800 100 100 100 21,800 3,400 3,400 -200 1,300 500 500 10,500 -700 2,600 500 1,800 24,300 600 -500	0.3 0.2 0.6 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 1.7 0.4 0.6 0.6 0.7 -0.5	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 306 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 6,700 6,100 4,100 20,500 6,400 18,900 5,400 5,400 5,500 66,800 -1,000 -900	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5 2.5 1.1 5.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Railroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Purnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Business Services Auto Repair Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,5666,400 67,600 214,706 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,906 169,200 228,500 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 2,614,300 91,100 93,800 688,500 91,900	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000 2,571,800 92,770 94,200 663,500 88,700	1,600 700 0 -200 800 100 100 21,800 3,400 3,400 3,100 3,400 -200 1,300 500 200 2,600 3,500 2,600 3,600 24,300 600 -500 10,500	0.3 0.2 0.0 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.8 0.6 1.7 10.8 0.6 1.7 10.8 0.5 0.7	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 68,300 16,400 51,500 3,100 6,700 6,100 4,100 20,500 6,400 18,900 4,000 5,400 5,400 5,400 -900 35,500 -900 35,500 3,800	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5 2.5 3.4 3.7 3.7 3.1 4.3 -1.0 5.4 4.3
Transportation Communications, Utilities Transportation Ruitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Business Services Auto Repair Services Auto Repair Services Amusement & Recreation, including Motion Pictures	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,708 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500 91,700 93,300 699,000 92,500 311,300 113,400	572,909 359,600 16,409 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,500 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 226,14,300 91,100 93,800 668,500 91,900 31,500 111,000	555,198 347,200 17,600 112,700 135,509 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,590 64,500 208,008 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000 2,571,800 92,700 94,200 663,500 88,700 31,500 118,000	1,600 700 800 100 100 100 21,809 3,400 18,409 3,100 3,400 -200 1,300 500 27,600 2,600 1,800 24,300 600 -500 10,500 600 2,200 2,400	0.3 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 0.6 1.7 0.4 0.5 0.4 0.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 0.6 2.2	19,400 13,100 1,200 8,700 6,660 -300 306 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 4,100 900 4,100 20,500 6,400 18,900 5,400 9,500 6,400 -900 35,500 3,800 -200 -4,600 -4,600 -4,600 -4,600	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5 2.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Ladging Places Personal Services Auto Repair Services Miscellaneous Repair Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,706 254,000 179,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500 31,300	572,909 359,600 16,409 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,800 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 2,614,300 91,100 93,800 91,900 31,360	555,199 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,180 597,200 174,400 511,700 128,900 163,900 163,900 249,000 2571,300 92,700 94,200 663,500 88,700 31,504	1,600 700 0 -200 800 100 100 100 21,800 3,400 3,400 -200 1,300 500 10,500 -700 2,600 500 300 1,800 -500 10,500 -500 10,500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500	0.3 0.2 0.0 -0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.8 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 6,700 6,100 4,100 20,500 6,400 18,900 5,400 5,400 1,000 -900 35,500 -900 35,500 -900 35,500 -900 35,500 -900 35,500 -900 35,500 -900 -4,600 3,500	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.2 4.8 3.2 2.5 2.5 2.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.1 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Transportation Raitroad Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Purnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Auto Repair Services Auto Repair Services Amusement & Recreation, including Motion Pictures Health Services Legal Services Educational Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,5666,400 67,600 214,706 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,906 169,200 228,506 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500 31,300 113,400 685,100 685,100 686,600 117,800	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 2,614,300 91,100 93,800 688,500 91,900 31,500 111,000 681,700 68,600 118,200	555,100 347,200 17,600 1112,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000 2,571,800 92,770 94,200 663,500 88,700 31,500 118,000 681,600 681,600	1,600 700 0 -200 800 100 100 100 21,800 3,400 3,400 3,100 3,400 -200 1,300 500 2,600 500 300 1,800 24,300 600 -500 10,500 -500 300 1,800 24,300 600 -200 2,400 3,400 0 -400	0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.8 0.6 0.6 1.7 0.4 0.5 0.4 0.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 0.6 2.2 0.8 0.9 0.7	19,400 13,100 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 63,300 16,400 51,500 3,100 6,700 4,100 20,500 6,400 18,900 4,000 5,400 5,400 9,500 66,800 -1,000 -900 35,500 3,800 -2,000 3,500 1,100 5,900	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.1 3.2 4.8 3.2 2.5 2.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.1 5.5 3.4 3.7 3.7 3.1 5.5 3.4 3.7 3.7 3.1 5.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.1 5.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Transportation Ruitroad Transportation Ruitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Auto Repair Services Auto Repair Services Auto Repair Services Health Services Legal Services Legal Services Legal Services Legal Services Social Services Social Services Membership Organizations	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,708 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500 311,300 113,400 685,106 68,600 117,800 188,900 117,800 188,900	572,909 359,600 16,409 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,500 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 2,614,300 91,100 93,800 688,500 91,900 31,500 111,000 681,700 68,600 118,200 1187,800 139,900	555,198 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,590 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,180 597,200 174,408 511,700 128,900 163,800 229,700 94,200 663,508 88,700 31,500 118,000 681,600 67,500 111,900 181,000	1,600 700 800 100 100 100 21,800 3,400 3,400 3,400 -200 1,300 500 500 1,500 -708 2,600 500 1,800 -500 1,800 -200 24,300 600 -500 1,500 -200 2,400 3,400 0 400 1,100 1,400	0.3 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 1.7 0.4 0.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.3 0.7 -0.5 1.5 0.7 0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	19,400 13,100 1,200 8,700 6,660 -300 306 -500 68,300 16,400 51,900 3,100 4,100 20,500 6,400 18,900 4,000 5,400 9,500 6,800 -1,000 -900 35,500 -4,600 3,500 1,100 5,900 7,900 2,790	3.5 3.8 -6.8 7.7 4.9 -0.4 0.5 -2.2 3.1 3.2 4.8 3.3 2.5 2.8 1.1 5.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.1 3.2 4.8 3.3 2.5 1.1 5.5 3.4 4.3 0.6 -1.0 5.4 4.3 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 0.6 -3.9 0.6 -3.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Transportation, Communications, Utilities. Transportation Railroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Auto Repair Services Amusement & Recreation, including Motion Pictures Health Services Legal Services Educational Services Social Services Social Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,5666,400 67,600 214,700 254,000 179,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500 31,300 113,400 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100 685,100	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 81,800 78,700 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 2,614,300 91,100 93,800 683,500 91,900 31,500 111,000 681,700 68,600 118,200 118,200 118,200	555,100 347,200 17,600 111,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000 2,571,800 92,700 94,200 663,500 88,700 31,500 118,000 681,600 67,500 111,900 181,000	1,600 700 800 100 100 100 11,500 3,400 13,400 1,300 500 10,500 2,600 560 1,800 24,300 600 -500 10,500 -200 2,400 13,400 -1,100	0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 0.6 1.7 0.3 0.6 0.6 0.7 0.3 0.7 -0.5 1.5 0.7 0.6 2.2 0.5 0.0 0.0 0.6	19,400 13,100 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 -500 68,300 16,400 51,500 3,100 6,700 6,100 4,100 20,500 6,400 18,900 4,000 5,400 9,500 66,800 1,000 -900 35,500 3,800 -2,000 3,500 1,100 5,900 7,900	3,5 3,8 -6,8 7,7 4,9 -0,4 0,9 -2,2 3,2 4,8 3,2 2,5 2,5 1,1 5,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Transportation Raitroad Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Purnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Auto Repair Services Auto Repair Services Auto Repair Services Legal Services Educational Services Educational Services Social Services Membership Organizations Engineering & Management Services Agricultural Services Government	574,500 360,300 16,400 121,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,506 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500 31,300 113,400 685,106 68,600 117,800 188,900 117,800 188,900 141,300 250,700 54,200 1,596,400	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 607,200 181,500 528,000 132,400 168,900 226,700 2,614,300 91,100 93,800 683,500 91,900 31,500 111,000 681,700 6861,700 686,000 1182,000 1382,000 1183,000 139,900 139,900 139,900 139,900 139,900 139,900 139,900 14587,500	555,100 347,200 17,600 1112,700 135,500 72,400 32,501 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 597,200 174,400 511,700 128,900 163,800 219,000 2,571,800 92,700 94,200 663,500 88,700 31,500 111,900 681,600 67,500 111,900 138,600 242,100 511,700	1,600 700 800 100 100 100 11,800 3,400 3,400 3,400 1,300 500 10,500 2,600 500 1,800 24,300 600 24,300 600 2,400 3,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 8,900	0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.8 0.6 0.6 1.7 -0.8 0.6 0.6 1.7 -0.8 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.8 0.0 -0.3 0.6 0.6 1.0 0.7 6.3 0.6	19,400 13,100 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 300 5,500 63,300 16,400 51,500 3,100 6,700 4,100 900 4,100 18,900 5,400 18,900 -5,400 9,500 66,800 -1,000 -900 35,500 3,800 -2,000 3,500 1,100 5,900 7,900 2,790 8,600 39,400	3,5 3,8 -6,8 7,7 4,9 -0,4 0,5 -2,2 3,1 3,2 4,8 3,3 2,5 2,5 1,1 5,5 3,4 3,7 3,7 3,7 3,1 3,3 4,3 2,6 -1,1 -1,0 5,4 4,3 0,6 -3,9 0,5 1,6 5,3 4,4 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Transportation Raitroad Transportation Raitroad Transportation Transportation by Air Communications Electric, Gas, & Sanitary Services Electric Services Gas Production & Distribution Trade Wholesale Trade Retail Trade Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores Food Stores Automotive Dealers & Service Stations Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores Eating & Drinking Places Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate Depository Institutions including Banks Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service Other Finance Insurance & Real Estate Services Hotel & Other Lodging Places Personal Services Auto Repair Services Auto Repair Services Auto Repair Services Health Services Legal Services Legal Services Educational Services Social Services Membership Organizations Engineering & Management Services Agricultural Services	574,500 360,300 16,400 121,400 142,100 72,100 32,800 22,500 2,210,300 543,900 1,666,400 67,600 214,700 254,000 170,100 82,300 79,200 617,700 180,800 530,600 132,900 169,200 228,500 2,638,600 91,700 93,300 699,000 92,500 31,300 685,000 113,400 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 517,800 685,000 685,000 517,800 5188,900 685,000 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 5188,900 517,800 517,800	572,900 359,600 16,400 121,600 141,300 72,000 32,700 22,400 2,188,500 540,500 1,648,000 64,500 211,300 254,200 168,300 607,200 181,500 528,000 2,614,300 91,100 93,800 683,500 91,900 31,500 111,000 681,700 68,600 118,200 118,200 118,200 119,900 5249,000 50,900	555,100 347,200 17,600 112,700 135,500 72,400 32,500 23,000 2,142,000 527,500 1,614,500 64,500 208,000 247,900 166,000 81,400 75,100 597,200 174,400 511,700 123,900 163,800 219,000 2,571,800 92,700 94,200 663,500 88,700 31,500 118,000 681,600 67,500 131,900 181,000 135,600 242,100 51,200	1,600 700 0 -200 800 100 100 100 21,800 3,400 3,100 3,400 -200 1,300 500 2,600 300 1,800 24,300 600 -200 2,400 3,400 0 1,100 1,400 1,100 1,400 1,700 3,300	0.3 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0.6 1.1 4.8 1.6 -0.1 0.3 0.6 1.7 0.6 1.7 0.4 0.5 0.4 0.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.8 0.9 0.7 -0.5 1.5 0.7 -0.6 2.2 0.5 0.0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7	19,400 13,100 1,200 8,700 6,600 -300 306 -500 63,300 16,400 51,900 3,100 6,700 4,100 20,500 6,400 18,900 4,000 5,400 1,000 -900 35,500 3,800 -1,000 -900 35,500 1,100 5,900 7,900 2,700 8,600 3,000	3,5 3,8 -6,8 7,7 4,9 -0,4 0,5 -2,2 3,1 3,2 4,8 3,2 2,5 2,5 1,1 5,5 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,1 4,3 2,6 -1,0 5,4 4,3 -1,0 -1,0 5,4 4,3 -1,0 -

^{*}Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision. The number of nonagricultural jobs in Texas is without reference to place of residence of workers. Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Texas Metropolitan Statistical Areas Nonagricultural Wage and Salary Employment (In Thousands)


			nousands)		
INDUSTRY Mar. '0	ABILENE 0 Feb. '00 Mar. '99	AMARILLO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9'	AUSTIN-SAN MARCOS Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5	BMTPT. ARTHUR 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99	BRAZORIA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99
TOTAL 57. Mining 0.				.2 156.5 156.7 160.0 .3 0.9 0.9 1.0	4
Construction 2.	3 2.4 2.3	5.5 5.5 4.1	9 38.4 38.0 35	3 15.4 15.3 17.1	10.0 10.0 9.5
Manufacturing-Dur. 1.: Manufacturing-Nondur. 1.:	8 1.8 1.9	5.4 5.4 6.	12.8 12.9 12	.5 14.9 14.9 15.1	9.9 9.8 10.2
Trans., Comm. & Util. 2. Wholesale Trade 2.					
Retail Trade 12. Fin., Ins., & Real Est. 2.					3 13.0 13.1 12.6
Services 20	3 20.2 19.6	28.2 28.0 27.	7 193.1 191.2 183	.5 40.4 40.3 41.1	14.6 14.3 14.0
Federal Government 1. State Government 2.	2 2.2 2.2	4.9 4.9 4.1	9 65.5 65.9 65	.6 6.3 6.3 6.1	2.9 2.9 2.9
Local Government 6. BROV	5 6.4 6.4 VNSVILLE-HARL.	10.8 10.7 10.1 BRYAN-COLL. STA.	5 61.6 61.3 57 CORPUS CHRISTI	.9 17.9 17.9 17.9 DALLAS	11.2 11.4 11.1 EL PASO
INDUSTRY Mar. '0' TOTAL 106.	entiture commentation and comment comm	1			Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 254.7 252.9 248.8
Mining *	* ** **	0.7 0.7 0.	8 2.0 2.0 2	.2 9.8 9.8 10.2	. ** ** **
Manufacturing-Dur. 5	3 5.3 5.4	3.0 2.9 2.	5.2 5.2 5	.1 171.8 171.0 174.5	5 16.1 16.1 16.6
Manufacturing-Nondur. 7 Trans., Comm. & Util. 5				.1 76.6 76.5 76.1 .6 131.9 131.3 128.4	
Wholesale Trade 3. Retail Trade 22.				.0 152.9 152,2 148.7 .7 315.6 313.0 306.4	
Fin., Ins., & Real Est. 3.	8 3.8 3.7	2.8 2.8 2.	7 6.2 6.1 6	.2 158.1 157.1 155.0	9,9 9,9 9,9
Federal Government 2.	5 2.3 2.1	1.1 1.0 1.0	5.9 5.8 5	.7 31.3 31.1 31.1	8.9 8.7 8.5
State Government 3.' Local Government 18.'	7 18.6 18.1	6.8 6.7 6.1	8 21.1 21.1 20	.4 27.6 27.4 27.2 .7 159.1 158.9 152.4	39.0 39.1 38.1
FT. INDUSTRY Mar. '0	. WORTH-ARL. 0 Feb. '00 Mar. '99	GALVESTON-TX. CITY Mar, '00 Feb, '00 Mar, '9	HOUSTON 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9	KILLEEN-TEMPLE 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99	LAREDO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99
TOTAL 782.	0 775.3 755.8	88.9 88.8 89.	0 2066.1 2050.8 2023	.3 103.1 102.5 101.1	66.9 66.1 64.2
Construction 42.	0 41.4 39.4	4.6 4.7 4.	7 153.0 150.7 145	.6 4.8 4.6 4.5	2.6 2.5 2.3
Manufacturing-Dur. 75.4 Manufacturing-Nondur. 36.4	6 36.6 36.3	5.7 5.7 6.	83.1 83.1 84	.6 5.0 5.0 5.0	0.8 0.8 0.8
Trans., Comm. & Util. 77. Wholesale Trade 43.					
Retail Trade 150. Fin., Ins., & Real Est. 37.	4 148.9 145.4	18.5 18.5 17.5	9 343.0 339.8 325	.4 20.2 20.1 19.5	14.1 14.0 13.8
Services 214.	2 212.0 207.2	20,3 20.2 19.0	6 631.4 625.1 617	.8 28.3 28.2 27.6	13.3 13.1 12.6
Federal Government 14. State Government 9.	3 9.3 9.2	11.5 11.6 12.	1 48.7 48.4 46	.0 3.8 3.8 3.8	1.5 1.5 1.6
Local Government 77.	7 77.5 73.9	100 100 10		#! 16'% Y/1 16'	110 110 110
	VIEW-MARSHALL	12.9 12.8 12.1 LUBBOCK	8 200.5 199.8 193 MCALLEN-EDINMIS.	.7 16.2 16.1 16.2 ODESSA-MIDLAND	11.9 11.8 11.9 SAN ANGELO
LONG INDUSTRY Mar. '00	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99	MCALLEN-EDINMIS. 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99
LONG INDUSTRY Mar. '0' TOTAL 90. Mining 3.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.	MCALLEN-EDIN,-MIS. 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9 3 153.4 152.1 145 1 1.2 1,2	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 ,3 99.6 99.2 100.0 ,2 10.8 10.9 10.5	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 , 0.5
LONG INDUSTRY Mar. 10 TOTAL 90. Mining 3. Construction 4. Manufacturing-Dur. 12.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 120.8 120.4 116 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4 3.9 4.0 3	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 .3 99.6 99.2 100.6 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.3 .7 4.5 4.5 4.5	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7
LONG-INDUSTRY Mar. 00 TOTAL 90. Mining 3. Construction 4.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9! 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0. 4.2 4.2 4. 3.9 4.0 3.! 3.2 3.2 3.	MCALLEN-EDINMIS. 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 3 153.4 152.1 145 4 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 ,3 99.6 99.2 100.6 ,2 10.8 10.9 10.5 ,2 4.9 4.9 5.8 ,7 4.5 4.5 4.5 ,2 2.0 1.9 2.0 ,4 3.9 3.9 3.8	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.8 2.8 2.8 2.8
INDUSTRY. Mar. '0' TOTAL 90. Mining 3. Construction 4. Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur. 5.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0. 4.2 4.2 4.2 4. 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 7.5	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7,8 7,7 7	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 99.6 99.2 100.4 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.3 .7 4.5 4.5 4.4 .2 2.0 1.9 2.4 .4 3.9 3.9 3.9 3.8 .5 6.4 6.4 6.5	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 1 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8
INDUSTRY. TOTAL 90. Mining 3. Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade 18. Fin., Ins., & Real Est. 3.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 120.8 120.4 116 0.1 0.1 0.1 0 4.2 4.2 4 3.9 4.0 3 3.2 3.2 3.2 3 6.6 6.6 6.6 6 7.5 7.5 7.5 7 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.1 5	MCALLEN-EDINMIS. 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 3 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7, 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 5.4 5.4 5.4	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 .3 99.6 99.2 100.6 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.8 .7 4.5 4.5 4.5 .2 2.0 1.9 2.6 .4 3.9 3.9 3.8 .5 6.4 6.4 6.5 .5 20.6 20.5 20.4 .1 4.0 4.0 3.5	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 2.8 2.8 2.8 2.8 3 1.7 1.7 1.8 4 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7
INDUSTRY Mar. 10 TOTAL 90. Mining 3. Construction 4. Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. 4. Wholesale Trade 18. Fin., Ins., & Real Est. 3. Services 22 Federal Government 0.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '96 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0. 4.2 4.2 4.2 4. 3.9 4.0 3.9 3.2 3.2 3. 6.6 6.6 6.6 6. 7.5 7.5 7.5 7. 25.6 25.4 24. 6.1 6.1 5. 37.1 37.1 34. 1.3 1.2 1.	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7,8 7,7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99. 3 99.6 99.2 100.4 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.8 .7 4.5 4.5 4.4 .2 2.0 1.9 2.6 .4 3.9 3.9 3.9 3.8 .5 6.4 6.4 6.5 .5 20.6 20.5 20.4 .1 4.0 4.0 3.5 .0 23.6 23.3 23.6 .6 0,8 9.8 0.8	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 1.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 1.8 4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 1.12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4
INDUSTRY Mar. 10 TOTAL 90. Mining 3. Construction 4. Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur. 5. Trans., Comm. & Util. 4. Wholesale Trade 18. Fin., Ins., & Real Est. 3. Services 22 Federal Government 0. Local Government 10.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116 0.1 0.1 0.1 0 4.2 4.2 4.2 4 3.9 4.0 3 5.2 3.2 3.2 3 6.6 6.6 6.6 6 7.5 7.5 7. 25.6 25.4 24 6.1 6.1 5 37.1 37.1 34 1.3 1.2 1 13.3 13.2 13 11.9 11.8 11.	MCALLEN-EDINMIS. 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 3 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1.2 3 8.3 8.3 7, 9 3.8 3.8 3, 1 9.0 9,2 9,1 1 6.3 6.1 5 4 7,8 7,7 7, 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5,4 5,5 5 36.1 35.9 34 2 3,6 2,9 2 3 5.0 5.0 5.0 5,7 3 33.3 33.2 31	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 .3 99.6 99.2 100.6 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.8 .7 4.5 4.5 4.5 .4 3.9 3.9 3.6 .5 6.4 6.4 6.2 .5 20.6 20.5 20.4 .1 4.0 4.0 3.5 .0 23.6 23.3 23.6 .6 0.8 0.8 0.8 .0 1.9 1.9 1.9 1.8 .9 16.2 16.2	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 3 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4 5.4 5.4
LONG INDUSTRY Mar. 10 TOTAL 90. Mining 3. Construction 4. Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. 4. Wholesale Trade 4. Retail Trade 18. Fin., Ins., & Real Est. 3. Services 22. Federal Government 0. State Government 0. Local Government 10. S. Services Services 10. S. Services	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9! 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.1 37.1 37.1 34.1 13.3 13.2 13.1 11.9 11.8 11.5 SHERMAN-DENISON	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA	ODESSA-MIDLAND 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99. 2 99.6 99.2 100.6 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.8 7 4.5 4.5 4.5 2 2.0 1.9 2.0 4 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.5 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 0 23.6 23.3 23.6 6 0.8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 VICTORIA
LONG Mar. 0	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.2 3.2 3. 6.6 6.6 6.6 6. 7.5 7.5 7.5 7. 25.6 25.4 24.1 6.1 8.1 5.1 37.1 37.1 34.1 1.3 1.2 1.1 13.3 13.2 13.1 11.9 11.8 11. SHERMAN-DENISON Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 46.1 45.9 44.1 45.9 44.1 45.9 44.1 45.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 44.1 46.1 47.9 47.9	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 13.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3.8 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 2 996 99.2 100.6 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.8 7 4.5 4.5 4.5 2 2.0 1.9 2.0 4 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.5 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0.8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.9 16.2 16.2 16.1 TYLER Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 8 18.7 \$1.3 79.5	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3.2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4 5.4 Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7
LONG INDUSTRY Mar. 0 TOTAL 90. Mining 3. Construction 4. Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur. 5. Trans., Comm. & Util. 4. Wholesale Trade 4. Retail Trade 18. Fin., Ins., & Real Est. 3. Services 22. Federal Government 0. Local Government 0. Local Government 10. S. INDUSTRY Mar. 0 TOTAL 714. Mining 2. Construction 38. Construction 38. Construction 38. Construction 38. Construction 38. Construction Construction	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.2 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.1 37.1 37.1 34.1 1.3 1.2 1.1 SHERMAN-DENISON Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 46.1 45.9 44.1 SHERMAN-DENISON Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 46.1 45.9 44.1 SHERMAN-DENISON Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 46.1 45.9 44.1 *** *** 2.8 2.8 2.8	MCALLEN-EDINMIS. MRAT. '00 Feb. '00 Mar. '5 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 5 5.6 52.3 51 AAA AAA AA 7 2.1 2.1 2	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 3 996 992 1000. 2 10.8 10.9 10.9 2 4.9 4.9 5.3 7 4.5 4.5 4.6 4 3.9 3.9 3.9 3.6 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 0 23.6 23.3 23.6 6 0.8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER 17 18 1.3 79.3 1 3.6 3.5 3.4	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.8
LONG Mar. 0	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 99.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 2.0 38.3 37.6 3 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.2 3.2 3. 6.6 6.6 6.6 6. 7.5 7.5 7.5 7. 25.6 25.4 24.1 6.1 8.1 5.1 5.1 37.1 37.1 34.1 1.3 1.2 1.1 13.3 13.2 13.1 11.9 11.8 11. SHERMAN-DENISON Mar. '99 46.1 45.9 44.1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 13.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 ** ** ** ** ** ** 2.1 2.1 2 3 3.2 3.2 3.2 3 5 2.6 2.6 2.6 2	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 2 10.8 10.9 10.9 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.6 2 2.0 1.9 2.6 5 6.4 6.4 6.5 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0.8 0.8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 8 81.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 3.6 3.5 3.8 7.7 7.7 7.8 7.8 7.3 6 3.7 3.7 3.6	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3.2 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.7 1.3 1.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 Mar. '91 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
LONG Mar. O	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.2 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24. 6.1 6.1 5. 37.1 37.1 34. 1.3 1.2 1. 11.9 11.8 11. SHERMAN-DENISON Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 46.1 45.9 44. 2.8 2.8 2.8 2.7.4 7.4 7.4 7.2 2.5 2.5 2.5 1.8 1.7 1.4	MCALLEN-EDINMIS. MR. 100 Feb. 100 Mar. 15 1 13.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. 100 Feb. 100 Mar. 15 6 52.6 52.3 51 AAA AAA 7 2.1 2.1 2.1 3 3.2 3.2 3.2 3 5 2.6 2.6 2.5 2 1 3.0 3.0 22	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 996 992 1000. 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.2 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.5 5 6.4 6.4 6.2 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0,8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 81.7 81.3 79.5 1 3.6 3.7 3.7 3.6 6 3.7 3.7 3.7 3.6 6 3.4 3.4 3.4 3.4 9 4.1 4.1 4.1	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 1.8
LONG Mar. 10 Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur. 15. Manufacturing-Nondur. 16. Manufacturing-Nondur. 17. Mar. 18. Mar. 18. Mar. 18. Mar. 18. Mar. 18. Mar. 19. Mar.	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0. 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 37.1 34.4 1.3 1.2 1.1 37.1 34.4 1.3 1.2 1.1 1.1 SHERMAN-DENISON Mar. '9' 46.1 45.9 44.1 2.8 2.8 2.4 7.4 7.4 7.2 2.5 2.5 2.5 2.5 1.8 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 8.8 8.8 8.8 8.8	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 13.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 3 996 992 1000. 2 10.8 10.9 10.9 2 4.9 4.9 5.3 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.6 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0.8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 8 81.7 81.3 79.5 1 3.6 3.7 3.7 3.6 6 3.7 3.7 3.7 6 3.4 3.4 3.4 9 4.1 4.1 4.1	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 3 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.6 1.6 1.5 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7
LONG Mar. 0	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.3 3.2 3.2 3.2 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.3 37.1 37.1 34.1 13.3 13.2 13.1 11.9 11.8 11. SHERMAN-DENISON Mar. '90 46.1 45.9 44.1 ** ** ** ** 2.8 2.8 2.7 7.4 7.4 7.7 2.5 2.5 2.5 1.8 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 8.8 8.8 8.8 2.9 2.9 2.2 12.5 12.4 11.5	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 13.34 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA MAR. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 6 3.2 3.2 3 5 2.6 2.6 2.6 6 2.7 2.7 2 1 3.0 3.0 3.0 2 3 10.9 10.8 11 6 1.8 1.8 1	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.8 7 4.5 4.5 4.5 2 2.0 1.9 2.0 5 6.4 6.4 6.4 6.5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.9 0 1.9 1.9 1.8 1 6.2 16.2 16.1 TYLER Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 8 81.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 3.6 3.5 3.4 1.1 7.7 7.8 7.3 6 3.4 3.4 3.4 3.4 9 4.1 4.1 4.0 18.1 18.0 17.4 1.9 4.0 4.0 3.9 4.1 4.1 4.1 1.0 18.1 18.0 17.4 1.7 4.0 4.0 3.9 4.4 23.7 23.5 23.6	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.3 1.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4 5.4 5.4 Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.6 1.6 1.5 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6
LONG Mar. Or TOTAL 90. Mar. Or TOTAL 90. Mar. Or TOTAL 90. Mar. Or TOTAL 90. Manufacturing-Dur. 12. Manufacturing-Nondur, 5. Trans., Comm. & Util. 4. Wholesale Trade 18. Fin., Ins., & Real Est. 3. Services 22. Federal Government 0. State Government 0. State Government 10. SINDUSTRY Mar. Or TOTAL 714. Mining 2. Construction 38. Manufacturing-Nondur, 24. Trans., Comm. & Util. 31. Retail Trade 140. Fin., Ins., & Real Est. 50. Services 227. Federal Government 33. State Government 15. Sta	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 2 4.0 24.5 3 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 5 33.4 35.6 1 15.1 5.1	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '96 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0. 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.3 37.1 37.1 34.1 13.3 1.2 1.3 13.3 13.2 13.1 11.9 11.8 11. SHERMAN-DENISON Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 46.1 45.9 44.1 xa xa xa 2.8 2.8 2.7 7.4 7.4 7.7 2.5 2.5 2.5 1.8 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 8.8 8.8 8.8 2.9 2.9 2.1 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 0.3 10.3 10.3 0.3 10.3 10.3 0.3 10.5 12.4 11.1 10.4 10.4 10.3 10.5 10.4 10.3 10.5 10.5 10.4 10.3 10.5 10.5 10.4 10.3 10.5 10.5 10.4 10.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 7 2.1 2.1 2.1 3 3.2 3.2 3.2 3 3.6 2.6 2.6 2 5 2.7 2.7 2 1 3.0 3.0 2 3 10.9 10.8 11 6 1.8 1.8 1 6 1.8 1.8 1	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99. 3 99.6 99.2 100.4 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.3 .7 4.5 4.5 4.4 .4 3.9 3.9 3.9 3.8 .5 6.4 6.4 6.3 .5 20.6 20.5 20.4 .1 4.0 4.0 3.5 .0 23.6 23.3 23.6 .6 0.8 0.8 0.8 0.8 .0 1.9 1.9 1.9 1.8 .1 16.2 16.2 16.1 TYLER D9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 .8 81.7 81.3 79.8 .8 1.3 1.3 1.3 .1 3.6 3.5 3.4 .1 7.7 7.8 7.3 .6 3.7 3.7 3.6 .6 3.4 3.4 3.4 .9 4.1 4.1 4.0 .0 18.1 18.0 17.4 .1 4.0 4.0 3.9 .4 23.7 23.5 23.6 .4 23.7 23.5 23.6 .4 23.7 23.5 23.6 .4 1.3 1.2 1.6 .8 2.9 2.9 3.6	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.5 1.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
LONG Mar. 0	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 3 34.8 33.5 6 31.5 30.3 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 5 33.4 35.6 1 15.1 15.1 7 85.7 85.4	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 120.8 120.4 115. 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.3 5.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.3 37.1 37.1 34.1 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.3 2.8 2.8 2.2 7.4 7.4 7.4 2.5 2.5 2.5 1.8 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 8.8 8.8 8.3 2.9 2.9 2.4 1.5 12.4 11.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 5.6 5.6 5.6 WICHITA FALLS	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 **TEXARKANA** **Description** **Des	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99. 3 996 99.2 100.4 2 10.8 10.9 10.9 2 4.9 4.9 5.2 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 5.5 6.4 6.4 6.3 5.5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0,8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95. 8 81.7 81.3 79.5 1 3.6 3.7 3.7 3.6 6 3.7 3.7 3.7 3.6 6 3.7 3.7 3.7 3.6 6 3.7 3.7 3.7 3.6 6 3.7 4.0 4.0 3.9 9 4.1 4.1 4.1 0 18.1 18.0 17.4 7 4.0 4.0 3.9 4 23.7 23.5 23.6 4 1.3 1.2 1.6	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.4 5.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
LONG Mar. O	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.3 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 ANANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 5 33.4 35.6 1 15.1 15.1 7 85.7 85.4 WACO 0 Feb. '00 Mar. '99	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1	MCALLEN-EDINMIS. MRAT. '00 Feb. '00 Mar. '5 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 5 2.6 \$2.3 51 AAA AAA 7 2.1 2.1 2.1 3 3.2 3.2 3.2 3 3.2 3.2 3.2 1 3.3 3.2 3.2 3.2 1 3.1 2.1 2.1 3 3.2 3.2 3.2 3.2 3 10.9 10.8 11 6 1.8 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 5 6.3 6.2 66	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99. 3 99.6 99.2 100.4 .2 10.8 10.9 10.5 .2 4.9 4.9 5.3 .7 4.5 4.5 4.4 .4 3.9 3.9 3.9 3.8 .5 6.4 6.4 6.3 .5 20.6 20.5 20.4 .1 4.0 4.0 3.5 .0 23.6 23.3 23.6 .6 0.8 0.8 0.8 0.8 .0 1.9 1.9 1.9 1.8 .1 16.2 16.2 16.1 TYLER D9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 .8 81.7 81.3 79.8 .8 1.3 1.3 1.3 .1 3.6 3.5 3.4 .1 7.7 7.8 7.3 .6 3.7 3.7 3.6 .6 3.4 3.4 3.4 .9 4.1 4.1 4.0 .0 18.1 18.0 17.4 .1 4.0 4.0 3.9 .4 23.7 23.5 23.6 .4 23.7 23.5 23.6 .4 23.7 23.5 23.6 .4 1.3 1.2 1.6 .8 2.9 2.9 3.6	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.4 5.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
INDUSTRY	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 15.1 15.1 7 85.7 85.4 WACO 6 Feb. '00 Mar. '99 1 15.1 15.1 15.1 7 85.7 85.4 WACO 6 Feb. '00 Mar. '99 1 101.3 99.1	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0. 4.2 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.9 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.7 3.4 1.5 3.7 3.7 3.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3	MCALLEN-EDINMIS. 9 Mar. '90 Feb. '90 Mar. '9 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5. 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 5 52.6 52.3 51 AA	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 3 996 99.2 1000. 2 10.8 10.9 10.9 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.4 2 2.0 1.9 2.4 4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0,8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 81.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 3.6 3.5 3.4 1 7.7 7.8 7.3 6 3.7 3.7 3.6 3.4 3.4 3.4 9 4.1 4.1 4.0 0 18.1 18.0 17.4 1.7 4.0 4.0 3.9 4.1 3.1 18.0 17.4 1.7 4.0 4.0 3.9 4.1 3.1 18.0 17.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5 23.6 1.7 4.0 4.0 3.9 1.8 2.9 2.9 3.6 1.9 7.9 7.9 7.6	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 VICTORIA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.3 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.4 0.5 5.9 5.9 5.8
LONG Mar. O	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 5 33.4 35.6 1 15.1 15.1 7 WACO 0 Feb. '00 Mar. '99 5 101.3 99.1 8 5.4 8 5.4 8 5.4 9 5.0 9 9.0 9.1	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 120.8 120.4 116. 0.1	MCALLEN-EDINMIS. 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 8 5.4 5.4 5. 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 5 5.6 52.3 51 AAA AA AA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 AAA AA AA 1 2.1 2.1 2 3 3.2 3.2 3.2 3 3 10.9 10.8 11 6 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 6 3.4 3.4 3.4 3 6 1.8 1.8 1 6 3 6.2 6	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 99.6 99.2 100.4 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.4 6.5 20.6 20.5 20.4 1.1 4.0 4.0 3.5 6 0.8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.9 1.8 16.2 16.2 16.1 TYLER Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 81.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 3.6 3.5 3.4 1.4 7.7 7.8 7.3 6 3.7 3.7 3.6 3 3.4 3.4 3.4 9 4.1 4.1 4.0 18.1 18.0 17.4 1.0 18.1 18.0 17.4 1.3 1.3 1.3 1.4 3.6 3.5 3.4 1.5 3.7 23.5 23.6 1.7 4.0 4.0 3.9 4.1 3.1 2 1.0 1.8 2.9 2.9 3.6 2.9 7.9 7.9 7.9	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 3 2.8 2.8 2.8 4 1.7 1.7 1.8 8 4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 5.9 5.9 5.8 al wage and salary jobs
INDUSTRY	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 ANATONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 5 33.4 35.6 1 15.1 15.1 7 85.7 85.4 WACO 5 101.3 99.1 8 34.8 35.9 9 51.0 47.5 0 9.0 9.1 1 74.7 85.7 85.4 0 9.0 9.0 9.1	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 1.2 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 5.4 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 8 7 2.1 2.1 2.1 3 3.2 3.2 3.2 3 5 2.6 2.6 2.6 2 5 2.7 2.7 2 1 3.0 3.0 2 3 10.9 10.8 11 6 1.8 1.8 1 1 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 5 1.8 1.8 1 6 3 1.8 1.8 1 6 3 1.8 1.8 1 7 1.1 1.8 1.8 1 7 1.1 1.8 1.8 1 8 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 8 3.4 3.4 3.4 3 8 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 8 3.4 3.4 3.4 3 8 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 8 3.4 3.4 3.4 3 8 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 8 3.4 3.4 3.4 3 9 10.9 10.8 11 9 10.8 11	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 3 996 99.2 1000. 2 10.8 10.9 10.9 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.4 2 2.0 1.9 2.4 4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0,8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.9 1.8 9 16.2 16.2 16.1 TYLER 99 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 81.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 3.6 3.5 3.4 1 7.7 7.8 7.3 6 3.7 3.7 3.6 3.4 3.4 3.4 9 4.1 4.1 4.0 0 18.1 18.0 17.4 1.7 4.0 4.0 3.9 4.1 3.1 18.0 17.4 1.7 4.0 4.0 3.9 4.1 3.1 18.0 17.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5 23.6 1.7 4.0 4.0 3.9 1.8 2.9 2.9 3.6 1.9 7.9 7.9 7.6	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 5.9 5.9 5.8 al wage and salary jobs tal is available back to
LONG Mar. 0	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 5 22.5 21.9 8 0.6 0.5 6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 2.0 4.3 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 3 34.8 33.5 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 33.4 35.6 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 4.6 4.6 4.2 7 4.7 4.7	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 115. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 1.2 1.2 1.1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 7 2.1 2.1 2. 8 3.2 3.2 3.2 3 8 2.6 2.6 2.6 2 8 2.7 2.7 2 8 3.0 3.0 2 8 10.9 10.8 11 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1.8 1.8 1 9 170, 1974, 1975, or back to 1988 are the	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 99.6 99.2 100.6 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0.3 9.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 16.2 16.2 16.1 TYLER D9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 1.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 3.6 3.5 3.4 1 7.7 7.8 7.3 6 3.7 3.7 3.6 6 3.8 3.8 3.6 6 3.9 3.9 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 3 2.8 2.8 2.8 4 1.7 1.7 1.6 5 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 5.9 5.9 5.8 al wage and salary jobs at a is available back to mparable data only uge in geographic
INDUSTRY	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 17.1 9 695.6 0 6 0.6 0.6 0 6 0.6 0.6 0 10.9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 0 2.0 2.0 0 2.0 2.0 1 38.3 37.6 3 30.3 29.0 2 4.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 5 218.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 8 34.8 33.5 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 8 34.8 33.5 6 31.5 36.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 8 37.7 47.8 8 17.7 17.2 7 4.7 4.7 8 17.7 17.2 7 6.7 6.7	LUBBOCK Mar. '00 Feb. '00 Mar. '9' 120.8 120.4 116. 0.1	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 13.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 AA AA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 AA AA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 6 52.6 52.3 51 AA AA 9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 3.0 3.0 2 3 2.6 2.6 2.6 2 2.7 2.7 2 4 3.0 3.0 3.0 3 10.9 10.8 11 1.8 1.8 1 1 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 3.4 3.4 3.4 3 3.8 1.8 1.8 1 6 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 3.8 1.8 1.8 1 6 14.8 14.7 14 6 3.4 3.4 3.4 33 6 1.8 1.8 16 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 16 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 17 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 6 1.9 10.8 11 6 1.8 1.8 18 7 1.9 10.8 11 7 1.8 1.8 18 8 1.8 18 8 1.8 18 9 1.8 18	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 99.6 99.2 100.6 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0,8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 16.2 16.2 16.1 TYLER D9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 81.7 81.3 79.8 1.3	SAN ANGELO Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 3. 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.7 1.8 8.4 8.3 8.4 1.7 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 VICTORIA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 10.2 10.2 9.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 5.9 5.9 5.8 al wage and salary jobs tata is available back to mparable data only uge in geographic
LONG Mar. O	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 90.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.6 6 0.6 0.6 9 10.9 10.7 AN ANTONIO 0 Feb. '00 Mar. '99 1 71.9 695.6 0 20.0 2.0 4 38.3 37.6 3 30.3 29.0 0 24.0 24.5 8 34.8 33.5 6 31.5 30.3 8 140.3 136.8 9 51.0 47.5 0 225.5 218.3 5 33.4 35.6 1 15.1 15.1 5.1 7 \$5.7 \$5.4 WACO 0 Feb. '00 Mar. '99 5 101.3 99.1 4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 8 17.7 17.2 7 6.7 6.7 8 17.7 17.2 7 6.7 6.7 6.4 7 30.7 29.6 0 2.9 3.2	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '99 120.8	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 153.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 33.6 33.4 32 5 5.4 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 5 2.6 5.3 51 AA AA AA 2.1 2.1 2.1 2 3 3.2 3.2 3 3 3.2 3.2 3 10.9 10.8 11 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 1 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 5 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 5 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 5 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 5 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 3 3.4 3.4 3.4 3 5 1.8 1.8 1 9 14.8 14.7 14 5 14.8 14.7 14 6 14.8 14.7 14 6 15.8 18 18 1 7 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 14.8 14.7 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 99.6 99.2 100.6 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.6 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0.3 9.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 16.2 16.2 16.1 TYLER D9 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 1.7 81.3 79.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 3.6 3.5 3.4 1 7.7 7.8 7.3 6 3.7 3.7 3.6 6 3.8 3.8 3.6 6 3.9 3.9 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8 3.9 3.9 6 6 0.8	SAN ANGELO Feb. '00 Mar. '99 43.5
INDUSTRY	VIEW-MARSHALL 0 Feb. '00 Mar. '99 8 90.5 96.7 1 3.1 3.2 5 4.4 4.5 8 12.9 13.0 2 5.2 5.9 1 4.0 4.0 2 4.2 4.4 4 18.4 18.4 18.4 7 3.7 3.7 3.6 6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1 711.9 695.6 0 2.0 2.0 0 2.0 1 711.9 695.6 3 33.3 37.6 3 38.3 37.6 3	LUBBOCK Mar. '90 Feb. '00 Mar. '91 120.8 120.4 116. 0.1 0.1 0.1 0.1 4.2 4.2 4.3 3.9 4.0 3.9 6.6 6.6 6.6 7.5 7.5 7.5 25.6 25.4 24.1 6.1 6.1 5.3 13.3 13.2 13.1 13.3 13.2 13.1 13.3 13.2 13.1 14.5 14.5 15.6 15.5 16.7 14.5 17.8 17.5 18.8 17.5 14.5 18.8 8.8 8.8 2.9 2.9 2.1 12.5 12.4 11.1 8.8 8.8 8.8 2.9 2.9 2.9 12.5 12.4 11.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5 2.5 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 16.2 16.0 16.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 3.3 3.3 3.3 7.0 7.0 6.5	MCALLEN-EDINMIS. Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 1 15.3.4 152.1 145 1 1.2 1.2 1. 3 8.3 8.3 7 9 3.8 3.8 3 1 9.0 9.2 9 1 6.3 6.1 5 4 7.8 7.7 7 9 33.6 33.4 32 5 5.4 5.4 5.4 5 5 36.1 35.9 34 2 3.6 2.9 2 3 5.0 5.0 5 7 33.3 33.2 31 TEXARKANA Mar. '00 Feb. '00 Mar. '5 5 5 6 52.3 51 AA A A A A A A A A A A A A A A A A A	ODESSA-MIDLAND Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 3 99.6 99.2 100.8 2 10.8 10.9 10.5 2 4.9 4.9 5.8 7 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 5 6.4 6.4 6.3 5 20.6 20.5 20.4 1 4.0 4.0 3.5 6 0,8 0.8 0.8 0 1.9 1.9 1.8 16.2 16.2 16.1 TYLER 29 Mar. '00 Feb. '00 Mar. '95 8 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 3.4 3.4 3.4 1.3 1.2 1.6 1.8 2.9 2.9 3.6 1.9 7.9 7.9 7.9 Of the number of nonagriculturalle. Depending upon the MSA, da 1988. The MSAs which have conset that most recently had a chammation on how to order historical	SAN ANGELO Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 43.5 43.2 43.1 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2 2.1 2.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.0 1.9 3 2.8 2.8 2.8 2.8 1.7 1.7 1.7 12.3 12.2 12.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 5.4 5.4 5.4 VICTORIA Mar. '90 Feb. '90 Mar. '99 36.9 36.9 35.7 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 2.4 0.9 0.9 1.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 7.9 7.8 7.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 5.9 5.9 5.8 al wage and salary jobs at a is available back to mparable data only age in geographic al data, see back page.

^{*}Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision. The number of nonagricultural jobs in the MSAs is without reference to place of residence of workers.

**Mining estimates are included in Construction estimates for these MSAs.

Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Average Weekly Wage of Workers In Covered Employment by County Third Quarter 1999



TLMR Editor: Clayton Griffis. Also contributing to this publication were: Bryce Bayles, Monique Beausoleil, Carrie Clark, Sandra Everett, Becky Frye, Jeremy Gardner, David Jesus, Chad Lenz, Angela Martindill, David Mass, Rachel Tello Sanchez, Sonia Trevino, and John Villarreal.

> LMI DEPARTMENT TEXAS WORKFORCE COMMISSION 101 E 15TH ST STE 103A2 **AUSTIN TX 78778-0001**

OFFICIAL BUSINESS PENALTY FOR PRIVATE USE \$300

ADDRESS SERVICE REQUESTED



Coming Up

The Labor Market Information Department will soon be releasing additional regional occupational wage data from the 1998 Occupational Employment Statistics (OES) survey. information will be available by Workforce Development Board Area (WDBA), in addition to the statewide and metropolitan statistical area (MSA) tables currently available. See this month's article on page 2 for more information regarding the 1998 OES wage survey.

Contacting the LMI Department

Contact the Labor Market Information (LMI) Department for additional statistics at:

Phone (512) 491-4922 Fax

(512) 491-4904

Website http://www.twc.state.tx.us/lmi/lmi.html

E-mail lmi@twc.state.tx.us

Fax-on-demand system (512) 491-4939

The Texas Labor Market Review (TLMR) is a monthly publication produced by the Labor Market Information Department of the Texas Workforce Commission. Material in the TLMR is not copyrighted and may be reproduced. The TWC would appreciate credit for the material used and a copy of the reprint. For a free subscription to the TLMR or to change your mailing address, mark the correct space below and fax to (512) 491-4906 or mail this page to LMI. Please make sure to return the old address label with any change.

like to subscribe	cancel	change address
IIII TO DUODOI IOO	curicor	citalize address

Bulk Rate Postage and Fees Paid **Texas Workforce Commission** Permit No. G-12